

Beogradskie Novine

Broj 32.

BEOGRAD, utorak 14. marta 1916.

GODIŠTE II

UREDNIŠTVO: VUKA KARADŽIĆA ULICA br. 10
UPRAVA: ČUBRINA ULICA 3.,

SVI SE DOPISI SALJU NA ADRESU:
„BEOGRADSKIE NOVINE“, ETAPNA POŠTA BEOGRAD.

RATNI IZVJEŠTAJI.

Izvještaj austro-ugarskog generalnog stožera.

K. B. Beč, 13. marta

Zvanično se javlja:

Rusko bojište:

Na besarabijskom frontu i na Dnjestru odbijeni su ruski napadi. Inače nema nikakvih osobitih dogadjaja.

Talijansko bojište:

Povišena topnička vatra bila je duž fronta Soče. Po podne je odbijen kod Sele a neprijateljski napad.

Jugo-zapadno bojište:

Nema ničeg novog.

Zamjenik glavara glavnog stožera podmaršal pl. Höfer.

Izvještaj njemačkog vojnog vodstva.

Wolffof ured javlja iz glavnog stana.

Berlin, 13. marta.

Zapadno bojište:

Pod povoljnim prilikama za opažanje bila je na obim stranama djelatnost topništva na velikom dijelu fronta vrlo živahna, te se je održala žestoko s obiju strana Maase sve do Mosele. Osim izvidničkih čarkanja na Somini i neuspjeha jednog malog francuskog napadaju u Preisterwaldu nema se što javiti. Uz izdašno izvidničko djelovanje naši su avijatičari osipali bombama vojna spremišta, a osobito željezničku prugu Clermont—Verdun. Uništена su tri neprijateljska aeroplana, dva u Champagni, a jedan u području Maasa.

Istočno i balkansko bojište:

Položaj nepromijenjen.

Vrhovno vojno vodstvo.

Izvještaj francuskog generalnog stožera.

Javlja se iz stana za ratnu štampu: Izvještaji francuskog generalnog stožera od 12. marta:

3 sata po podne. Sjeverno je Aisne bila vrlo živahna topnička borba u predjelu šume Buttes, južno od Ville au Bois. Na lijevoj obali Maasa bila je dosta živahna vatra u predjelu Bethincourt. Na desnoj je obali Maasa lako odbijen jedan slabiji njemački napad sa ručnim granatama kod šume Carre (Cote Poivre). Topnička je vatra bila žestoka južno od tvrdjavice Douamont i u predjelu utvrđenja Vaux, gdje neprijatelj od juče nije preduzimao nove pokušaje, da se dokopa visoravni, koja nadma-

šuje utvrđenje. U Woewru osvojili su Nième i juče, poslije topničke spreme, u toku napada jedan opkop na drumu kod Etaina, sjeverno od Aixa. U Lotaringiji bilo je samo izvidničke borbe zapadno od Arracourta. Sa ostalih frontova ne javlja se ništa značajnije.

11 sati po podne. Južno od Somme upravili smo razoravajuću vatu protiv neprijateljskih šančeva prema Mancourt. Između Oise i Aisne gadjali smo neprijateljska odbrambena postrojenja u predjelu Cuvrona. U Argonnima uništila je koncentrična vatra u predjelu šume Chéppy nekoliko neprijateljskih osmatračnica. U predjelu sjeverno Verduna nije bilo u toku dana nikakvog pješadijskog pokreta. Na obim je obala Maasa bila vrlo živa međusobna paljba. Naše topništvo gadalo je neprijateljsko prikupljanje na desnoj strani Bieernog brežuljka i na njemačke baterije u predjelu zapadno od Louvermonta. Kod Ban de Sart uništili smo neprijateljske strjeljačke rovove. Juče su razna odjeljenja naših ratnih avijatičara izazvali 18 vazdušnih borbi, tukli su neprijatelja i bacali ga u bijeg.

Poraz Talijana pred Valonom.

Javlja se iz stana ratne štampe:

Poslije posljednjih vijesti iz Arbanije, arbanske čete, koje stoje pod carsko i kraljevskim zapovjedništvom, znatno su se približile Valoni, prodirući od Ljusna južnim pravcem prema Fieri. Ova varošica leži na rijeci Semeni 30 kilometara sjeverno od Valone, kuda vodi dosta dobar put. Neposredno iza Fieri put vodi između Laguna, koji dopiru do samog mora, i brda Malakastre.

Da bi se ovaj važni drumski tjesnac osigurao protiv koncentrisanog kretanja Arbanasa, istaknuo je talijanski zborni zapovjednik Placentini jedno jako odjeljenje od Valone do Fieri. Ovo je došlo u sukob sa prodirućim Arbanasima, koje predvode austro-ugarski časnici, i poslije kratke borbe odbačeni su Talijani prema drumskom tjesnacu, koji se oslanja o Malakastra-brdu, sjevero-istočno od Levani. Ovdje je došlo ponovo do borbe, u kojoj je učestvovalo i poljsko topništvo. I ova je druga borbaispala nepovoljno po protivnika.

Talijani su poslije gornjih borbi konačno napustili ove prirodno povoljne položaje i pobegli na svoje glavne položaje iza rijeke Vojuse. U bijegu su porušili prelaze preko rijeke Vojuse, koju od arbanskog glavnog pristanišnog mjesta Valone razdvaja još samo niz brežuljaka oko Panajije.

Uzrujanost Grka protiv Engleske.

Originalni izvještaj „Beogradskih Novina“.

Atena, 13. marta.

Englezi su u zaljevu Smyrne bombardovali i posve uništili gradić Vurla, u kojem stanuju samo Grci. U Ateni vlada zbog toga velika uzrujanost.

* * *

Ovaj je iznudjivaci korak sasvim po engleskom uzoru. Ne napadaju Grke na njihovom vlastitom zemljištu, da ih ne izazovu na rat proti entente, ali pucaju na mesta u maloj Aziji, gdje Grci stanuju.

Što nas uči Verdun?

Sa napetosti sluša svijet bojni krik, koji se razliježe oko Verduna. Snažnije borbe nije bilo u ovom ratu od dana četvrte bitke na Soči, kada su dvije velike talijanske vojske naletile na gvozdene položaje austro-ugarske. Onda se je sav svjet divio samo vojnicima Hapsburga, koji su nepokolebivo izdržali vatru talijanskih topova, pa su se još onda uz bojnu trubu bacili na jaču talijansku pješadiju. U ovoj veličanstvenoj bici oko Verduna mora se braniteljima izreći jednako priznanje, kao i napadačima. Na jednoj strani vidimo njemačke trgovce, radnike, naučenjake, seljake, činovnike i obrtnike slijevenu u jednu narodnu cijelj, a prožete gorljivim domljubljem napadati najjaču tvrdjavu na svijetu, a sve njih nosi samo jedna misao, pobijediti ili umrijeti. Tu se gubi svaki pojedinac i osjeća se kao dio jedne velike cjeline. Na drugoj strani stoje Francuzi, koji se brane junaštvom, dostoјnjim njihovih protivnika.

Ali Nijemci su jači. To je prva nauka, koju moramo povlačiti iz bojeva oko Verduna. U strastvenoj borbi nagnje bojna sreća čas jednima, čas drugima, ali jedno je nepobitno: Nijemci stalno napreduju. Doduše polazi Francuzima za rukom, kad upru svu svoju snagu, da povrate od Nijemaca na nekoliko sati uzetu koju utvrdu. Tako su Francuzi u protunapadu uzeli utvrdu HardauMont Ali kada su Nijemci ponovno navalili, uzalud je bilo svo francusko junaštvo: HardauMont je od tog časa tvrdo u njemačkim rukama. I oklopnu tvrdjavu Vaux, koju su Nijemci na 10. ov. mj. uzeli jurišem, povratiše Francuzi, ali će njihovo veselje kiti kratko-trajno, jer na što se Nijemci jednoč odluče, čega se oni poznatom svojom tvrdom voljom prihvate, to oni više ne puštaju iz svojih ruku. Kao ovdje oko Vauxa, traje borba i oko Verduna za svaki jarak, za svaku parče šume. Uvijek pokušavaju Francuzi ogorčenim protivnapadima predobiti izgubljene položaje, ali tvrdi obruč, koji sve više steže ovu tvrdjavu na rijeci Maasi, neće oni moći nikada više razbiti. Svaki daljnji dan borbe donaša Nijemcima nove uspjehe, pa baš u ovom polaganom, ali sigurnom napredovanju Nijemaca, leži dokaz njihove nadmoćnosti.

Ova se nadmoćnost ali ne sastoji u brojčanoj snazi Nijemaca. Izvan je svake sumnje, da su snage na obe strane od prilike jednakе, a kod toga se ne smije zaboraviti, da se Francuzi bore samo u ovom frontu, dok protiv Nijemaca na za-

padu stoji jednako moćan neprijatelj, ruska sjeverna vojska. No ne samo, da su Nijemci tjelesno snažniji od Francuza, njihova se snaga sastoji i u načinu provedenja navale. Kada su Francuzi i Englezi prošle godine započeli obim svojim velikim ofenzivama, cijela se njihova akcija sastojala u bijesnim i divljim napadima na njemačke položaje. Nigdje se nije mogla primijetiti velika kakova i promišljena osnova. Vidili smo samo velike gubitke na ljudskom i ratnom materijalu, koji ali nijesu stajali u srazmjeru sa postignutim rezultatima. Nijemci ali, koji su u zadnjim godinama jednako kao i Austro-Ugarska imali za riješiti veliki strategijski problem čuvanja vlastitih snaga, tačno proračunavaju svaki svoj podhvat. Ne navaljuje se prije, dok nije uočena svaka moguća eventualnost, ne izbacuje se bez svrhe ni jedan topovski metak, a ni ne žrtvuje vojnik, bez nužde. Njemačko vojno vodstvo znade na minutu tačno što hoće, a nakon stvorene odluke, provadja osnove najvećom energijom, pa ga ne zastrašuju najluči francuski protunapadi. Premoćnost njemačkog vodstva pred Verdunom — to je druga nauka.

A treća nauka? Kao vazda, kada središnje vlasti poduzimaju kakvu ofenzivu, vidimo i ovaj puta, da one to čine, bez da imaju na drugim frontovima kakove neugodnosti. Niti na ruskom, niti na talijanskom frontu, ne kod Soluna, pa ni u Flandriji Englezi još nijesu pokušali priteći u pomoć Francuzima u teškom njihovom položaju. Jedan puta su Englezi riskirali kod Yperna napadaj, ali tako mlako, da Nijemce zaista nije ni čas zabolila glava. Središnje vlasti su dakle opet jedanputa narinule svojim brojem vojske nadmoćnim neprijateljima svoju volju, a ovi nemaju snage, da se uspjehom odupru. Tu leži i razlika: ententa raspravlja, središnje vlasti zaključuju, ententa govori, središnje vlasti rade. Nadmoćnost svakog pojedinog vojnika Austro-Ugarske i Njemačke to je prva nauka, nadmoćnost vodstva druga, a nadmoćnost cijelog saveza treća nauka od Verdunu. Kada će naši protivnici konačno ipak uviditi istinitost ove nauke?

Kritični položaj u Francuskoj.

Razočarenje raste.

Tanad, koja je pretvorila Dauamont i Verdun u razvaline, razbila je kod Francuza i zadnju nadu u pobjedu. Ovo je tačno prepisano iz vatrengog članka francuskog poslanika Charlesa Humberta, koji je izšao u „Journalu“ pod naslovom „Akcije“. U snažnim izrazima proklinje on francuske krugove, koji su pripravljali narod na pobjedu ne stvarnim ratom, nego šupljim frazama.

„Svakoga dana“ kaže se u članku, „nama je predočavano predstojeće iscrpljenje centralnih vlasti. Po ovome proricanju Njemačka boluje od slabosti, koja će je uskoro survati u grob. Mi ne treba ništa da preduzimamo, nego samo strpljivo čekati na skrašuju smrt neprijatelja. Govorilo se, da će rat trati sve doble, dokle god neprijatelj potpuno iscrpljen, ne bude molio za milost.“

„O, kako smo sada postali mekušci uslijed takve fantazije, tek poslije isteka desetdnevne borbe! Čutečki pripravljen napad na Verdun, pružio je ljudima pravi pojam o ratu. Još postoji njemačka vojska, jedna užasna snaga za napad, čija sredstva u mjesto da malaksavaju, postaju sve moćnija. I oni, koji su juče predviđeli popustljivost na sve strane dobro utvrđenog fronta, danas vide da je Paris u opasnosti! Priznaje se, dakle, da je ona Njemačka, kojoj se neprekidno proricala propast, još uvijek snažna, naoružana i za bitku pripravna. Mi moramo uzeti primjer od nje, a naša jedina želja treba da bude stvarnost. Svaki trenutak našega života od sada mora biti ispunjen radom.“

Predstoji teška kriza u Francuskoj.

Dopisnik „Frankfurter Zeitung“-a u Bernu sazna je iz neposrednog izvora, da se u Parizu razvila duboka teška politička i vojnička kriza. Nije riječ samo o ličnim pitanjima, već o načelnom neslaganju između civilnih i vojnih vlasti.

Udnosno ovoga Švicarske novine donose, da je juče jedan jedinstven broj „Petit Journal“-a zalutao u Švicarsku, u kome je nagovješteno odstupanje Gallienovo. Na protiv milanske novine objavljaju de menti svojih dopisnika u Parizu, po čemu je ova vijest neistinita. General Gallieni neće se povući, on će samo u nekoj naročitoj misiji napustiti Paris na izvjesno vrijeme. Cenzura u Parizu potpuno je one mogućila pariske novine, da ma šta o ovome kažu.

Lyonski „Nouveliste“ sazna je, da još uvijek vlada nesaglasnost između vojnog odbora u komori i vojnog ministra Galliena i to zbog izlaganja izbjegavanju vojne dužnosti zakona. Izgleda, da predstoje teške razlike u mišljenjima, koja su političko vojne prirode, a koja dodiruju ograničenje prava između civilnih i vojnih vlasti.

Gallieni je „bolestan“.

Paris, 11. marta.

„Matin“ je opunomoćen, da javi, da je vojni ministar Gallieni bolestan.

Engleska za male narode.

„Vossische Zeitung“ javlja iz Amsterdama: Posljednji broj „Labour Leader“ zabranjen je u Engleskoj, što je iznjeo članak, koji govori za mir. List piše: Saznalo se za stvari, koje bi upravo, morale da otvore oči engleskom narodu. Asquith je u donjem domu objasnio, da ostaje pri svojoj izjavi, koju je dao u Dublinu 1914. godine, a ta je da se Engleska bori samo za pravo malih naroda. Ali ovo je protivno onome, što je Evans objavio u „Manchester Guardian“ o tajnom ugovoru Engleske sa Italijom, i o čemu je Snowden prošle nedjelje, uza lud tražio objašnjenje od engleske vlade. Ovaj ugovor obećava Italiji, kao nagradu za njen udio u ratu velike i djebove austro-ugarske monarhije, koje su, gotovo sasvim, Slovenima naseljeni. Ovo, kao što Evans tačno veli, stoji u najvećoj protivnosti sa onim, što je tvrdio prvi ministar, koji je u ime Engleske objasnio, da se bori za pravo i nezavisnost malih naroda.

Jedno drugo otkriće, nastavlja „Labour Leader“ dalje donosi Dillon u „Contemporary Review“. On objašnjava, da je ekspedicija na Galipolje posljedica sporazuma između Engleske i Francuske, da bi Rusija zauzeila Carigrad. To su znale Bugarska i Rumunjska i prema tome su se upravljale. List pita: „Je li to pravedna stvar, za koju se borimo?“

Novine iznose govor Byles-a, koji je engleska štampa zatajila, a u kome se kaže: Mi sada znamo, da smo ušli u rat radi politike za izjednačenje sjeća, i da upad u Belgiju nije u vezu sa tim. Ja okljevam, da neistinu iznesem na javnost, a doći će dan, kadu će smjeti reći suštu istinu.

Austro-Ugarska gospodarica Jadrana.

Originalni izvještaj Beogradske Novine.

Rotterdam, 13. marta.

Engleska stručna novina „Naval Annuals“ piše, da su austro-ugarske podmornice u Jadranskom moru toliko pogibao, da se talijanski, engleski i francuski ratni brodovi jedva usudjuju ovdje se pojavit. Austro-ugarske su čete bez smetnje zaposjele crnogorske i arbanaške luke.

Balkanske vijesti.

Grčka gubi strpljenje.

Sofijski listovi saopštavaju skoro doslovno ovo: Iz diplomatskih krugova saznačemo, da je grčka vlada izjavila ententi: Ako bi ova još jednom pokušala, da posjedne nove grčke predjele, onda će Grčka pokušati da to spriječi oružanim silom. Dalje se ovdje govoriti, da ententa uvidja beskorisnost solunskog poduzeća i da namjerava da odande svoje čete povuče, što izgleda dosta nevjerojatno, jer bi se tada rasplinili svi snovi entente na Balkanu. Tačnije će biti što je predsjednik Sobranja dr. Vacev izjavio, da će njemački uspjesi u Francuskoj i naročito ako ispadnu u rukom, da se Verdun uzme, imati za posljedice

povlačenje ententnih četa iz Soluna, što bi Grčkoj dalo povoda, da pristupi četvornom savezu. Takvi dogadjaji mogu na slični način djelovati i na Rumuniju, koja danas ne može ništa drugo činiti, nego da ostane neutralna. Tako isto kao dr. Vacev misli i ministar financije Tončev, i kad ova gospodina izjavljuju, da mi ništa ne možemo izgubiti od onoga, što je naša hrabra vojska svojom gvozdenom rukom zadbila, onda je to osjetan udar za Malinova, čiji govor u sobranju dobija onaj doista nemjeravani uspjeh, da je većina Bugara više nego ikad uvjereni u kočnju pobjadu četvornog saveza i u osigurani postanak velike Bugarske, i da tome svome uvjerenju u svakoj mogućoj prilici daju izraza.

General Saraillo o teškoćama entente pred Solunom.

„Frankfurter Zeitung“ saopštavaju iz Carigrada: General Seraill se je u posljednje vrijeme više puta izrazio u Solunu, da on nevjeruje u ofensivu protivnika, ali da tako isto sumnja i u ofensivu entente, jer bi bila beskorisna. General Seraill žalio se na teškoće u opskrbi, koje su vrlo osjetne, jer se sve mora dovlacići iz Engleske i Francuske, a njemu je pored toga stavljen u dužnost da ishranjuje i jedan dio stanovništva. Mačedonsko-grčki krajevi ne raspolažu hranom ni koliko je njima potrebno.

General je uvjerao, da se njemačke podvodnice u Sredozemnom moru, naročito u posljednje vrijeme, veoma neprijatno osjećaju. Podvodnice potopili su nekoliko parobroda sa hranom i četama.

U Tolunu se računa s mogućnosti, da će general Seraill uskoro odstupiti sa sadanjeg položaja.

Pozivanje 1916. godišnjaka u Bugarskoj.

K. B. Sofija, 13. marta.

Jedna okružnica poziva sve 1916-godišnjake za 17. mart. Protivno pozivima ostalih ratujućih država izvršiti će se u Bugarskoj pozivanje 1916-godišnjaka u normalnom dobu.

Uredjenje gregorijanskog kolendara u Bugarskoj.

K. B. Sofija 13. marta.

Vlada je donijela u Sobranju zakonski predlog, da se od 1. aprila 1916. uvede gregorijanski kolendar. Kako se većina izjasnila za taj kolendar, osiguran je prijem tog predloga.

Bugarski poslanici u Monarhiji.

Originalni izvještaj „Beogradske Novine“

Sofija, 13. marta.

Na poziv austro-ugarskog poslanika grofa Tarновskog, posjetiti će početkom mjeseca aprila bugarski poslanici Beč i Budimpeštu.

Princ Aleksandar na putu.

K. B. Rim, 13. marta.

Princ Aleksandar Karadjordjević i Nikola Pašić treba sutra ovdje da stignu na dvodnevno boravljenje pa će poslije oputovati u Paris.

Arbanaski bjegunci iz Valone.

Originalni izvještaj „Beogradske Novine“

Atena, 13. marta.

Radi nasilja talijanske vojske mnogo je Arbanasa iz okolice Valone prebjeglo u sjeverni Epir. Grčka se vlada stara za bjegunce.

Austro-Ugarska.

Potres u Hrvatskoj-Slavoniji.

K. B. Zagreb, 13. marta.

U cijeloj je Hrvatskoj-Slavoniji juče u jutru u pola pet sati osjetio prilično jak talasasti zemljotres. U Senju je i Cirkvenici nanijeta neznatna šteta. Nema gubitaka u ljudskom životu.

K. B. Ljubljana, 13. marta.

Ljubljanska zvjezdara saopštava: Juče u jutru u 4 sata, 24 minuta i 19 sekunada pokazale su sve sprave seismografskog zavoda početak i zvan redno jakog potresa u daljini od 200 kilometara. Početak se pojavio u 4 sata, 24 minuta, 40 sekunada, maksimum u 4 sata, 25 minuta i 1 sekunde, svršetak oko 4 sata, 30 minuta u jutru. Najveće je talasanje zemljino bilo u Ljubljani u horizontalnom pravcu 3, 4 m.m. u vertikalnom 1 m.m. Pokret je bio toliko snažan u ljuljanju, da su najsjetljiviji aparati zastali.

Saopštenja o izgubljenim.

23. Jelisaveti Pečić u Kragujevcu se javlja, da je njezin muž zdrav u Švajcarskoj i da želi glas od nje.

25. Dragomir S. Maksimović, bankovni činovnik u Berlinu, pita gdje je njegova rodjaka Angja M. Maksimović, žena policijskog prefekta Milorada M. Maksimovića u Velikom Orašju.

26. Moli se svatko, tko bi šta znao o Vukomanu Boškoviću srpskom rezervnom nadporučniku, vodniku V. eskadrona II. poziva kombinovanog puka, da pošalje izvještaj preko uprave ovoga lista.

27. Tko bi šta znao o Urošu Đoniću, profesoru, koji je otišao iz Kraljeva put Crne Gore, neka pošalje izvještaj njegovoj ženi u Kosovsku ulicu 29 u Beogradu, ili preko uprave ovoga lista.

28. Porodica Vrsalović stigla je u Beograd i moli svakoga, tko bi šta znao o Ljubiši i Dragiši Vrsalović, da izvjesti na adresu Svetosavska ulica 8.

29. Moli se svatko tko bi šta znao o Krsti Krtiću, glavnem pravnom referentu uprave srpskih državnih željeznica, da izvjesti Vasu Markovića, Kopaonika ulica 10 u Beogradu.

30. Gospoja Leposava Matićk a stigla je u Beograd i izvještava svog sina Vojislava, pješadijskog podporučnika, koji je kao ranjen i zarobljen, da se nalazi u ulici Svetosavskoj 8 i da je zdrava.

31. Gospojice R. Nikolićeva i M. Vukičevića, činovnici srpske Izvozne Banke mole g. N. Z. Popovića, predsjednika Izvozne Banke, koji se sada nalazi u Ženevi, da im pošalje šest mjesecne plate.

32. Jelisaveta Milošević, u Kruševcu ili Rudniku, neka se odmah javi upravi ovog lista. Sin Duško se je javio iz zarobljeništva, da je živ i zdrav u Nyiregyhazi.

33. Velja Cvetković, iz Gor. Milanovca, Draža i Jela s djecom, jesu li zdravi i što je s Mitom? Javiti preko ovog lista. Kosara, je u Beogradu, ostali u Kragujevcu. Miškovićevi su u Beogradu svi živi i zdravi.

34. Izvještavaju se Knežević i Radovanović, trgovci u Kraljevu, da je iz Švajcarske stigla na naše uredništvo slijedeća poruka:

Naše milo i drage srodnike izvještavamo, da smo svi zdravi i da ih sređeno pozdravljamo:

Boža Knežević, iz Knjaževca;
Profesor Emil Josip Cvetić iz Jagodine;
Morić Tajtacak iz Kruševca;
Andra Živković, advokat iz Jagodine;
Nisim Katarivas, iz Kragujevca;
Mita Radovanović,
Steva Knežević,
Ljubiša Radovanović,
Mila Radovanović,
Milivoj Radovanović,
Ignat Jovanović,
Aleksa Aleksić,
Svetislav Mitić,
Miodrag Milakić,
Rada Kaličanin,
Boža Novaković i dete Pera,
Živan Bunjak,
Miša Pašić,
Bojovičanin opančar,
Filip Cvetić,
Danilo mehandžija,
Andra kolar,
Vučko fijakerista,
Mija Steve Milosavljevića,
Uroš Micić,
Prota Petrović,
Aleksa Joksimović stolar,
Jovica i Joca, kočijaš,
Jovan Jekić, šumar,
Ljuba Pejčinović,
Kum Veljko Antonijević,
Jelisie Jelisević, inžinjer,
Hranisav Avramović,
Milan Milosavljević,
Milan Dimitrijević,
Bora, Brana, Bogoljub, majora braca Nića,
Dimitrije Radovanović,
Svetislav Bugarčić,
Nikola Božinović, svi iz Kraljeva;
Žarko Čajkanović iz Raške;
Avram Tajtacak, trgovac iz Jagodine;

Koča Ljotić, farmacista iz Kruševca;
Vitomir Šalinić iz Rimnice;
dete Dragomira Runjaka, Gvozden;
Isak Alkalaj, trgovac iz Beograda;
Ljuba Kolaković od Lekića Baštovana;
Jevrem Planojević iz Ušća;
Gizdavić iz Raške sa bratom Viktorom;
Laza Kuzmanović Boketa;
Dragoljub Crvenan;
Nikola Sarić i Predrag Krstić;
Raka Marković;
Oba brata Bora i Milisav Mijatović iz Loznice.

Portugalska hvalisanja.

Jedna skupina Portugalaca, koja živi u Parizu, objavljuje u „Humanité“, koji je list od portugalske revolucije postao posrednik portugalske vlade — članak, koji zaslužuje pažnju, jer donosi potpuna obavještenja. U njemu se ukazuje na članak, koji je izašao u „Revue“, a za koji mi do duše ništa neznamo, ali koji očvidno opominje Portugalsku, da se lijepo i mirno drži. Pariski Portugalci nastoje podmetnuti taj članak bivšem kralju Manuelu. Oni bi htjeli, da uvjere inozemstvo kako „Portugalska ne može sudjelovati u ratu civilizacije, jer ona uslijed rdjave uprave, nema ni vojsku, ni brodova“. Oni dalje pričaju, da je republika uvela opštu obvezu služenja u vojski i da portugalske finansije imaju na čelu čovjeka „čije je intelektualni i moralni značaj prije kratkoga vremena donet u „Times“-u. Okolnost, što se njegov „moral“ hvali u „Times“-u, daje najjaču potvrdu o protivnom.

Što se odnosi na portugalsku vojsku i njenu gotovost treba samo ponoviti osnovu

Grad čutanja.

Utisci iz Petrograda jednog engleskog poslanika.

Kao punomoćnik engleske vlade posjetio je šotski poslanik Jan Malcolm posljednjih nedjelja Petrograd, pa sad iznosi u „Times-u“ svoje utiske. Njegov je opis pun najobjektivnije hladnoće, pa samo po gdjekada izbjije po koja saveznička ljubezljivost. Pošto je za svo vrijeme ovog rata umio Petrograd visokim zidom tajnosti zagraditi sav svoj dnevni život, dvostruko je zanimljiv prikaz ovog nepričvanog stranca.

Malcolm počinje priznanjem, da stranac i u samom Petrogradu nije kadar dosnati pravu istinu, jer je od svega kao otudjen. Neposredni dotik sa bilo kojim društvenim slojem skoro je posve isključen. Svaki se tamo mora osjećati više stran nego u Indiji, ili kod Antrypoda, a najveća je smetnja — jezik. Malcolm je u školi učio, da Rusija, a naročito Petrograd, ima dva jezika, jer se pretpostavljalo, da svaki obrazovaniji Rus zna i francuski. Međutim se je on još prije dvadeset godina uvjerio, kada je prvi put posjetio Petrograd, da ova pretpostavka ne postoji, jer je u javnom životu, u trgovinama i gostonama njemački jezik bio potisnuo potpuno francuski. Ali sada se čovjek ne može pomoći ni njemačkim jezikom, koji je strogo zabranjen. Tko govori njemački kažnjen je globom od 5000 rubalja ili tromjesečnim progonstvom u Sibiriju, a u telefonskom je saobraćaju dozvoljen isključivo ruski jezik. Strancu je nemoguće izvještavati se preko novina, jer su inostrani listovi, pa i engleski starci bar četrnaest dana i od cenzure bogato okljušteni. Istina, izlazi u Petrogradu nekakvi maleni francuski listić nekoliko puta u ne-

djelji, ali bez ikakvih stvarnih vijesti, pa strancu ne preostaje nego da dobije usmena obavještenja od svojih prijatelja, posredstvom raznih znakov, i još ono malo, što može svojim očima viditi.

Na prvi pogled izgleda, kao da Petrograd još ne osjeća ratno stanje. Po ulicama je stara navalna, velik saobraćaj, jasno osvjetljenje, a gostonice su i pozorišta prepuna, kao u Londonu, Parizu i Berlinu. Ali se ubrzo uvjerimo, da to nije normalno petrogradsko društvo sa nakitim i bundama, koje oživljavaju ulice, nego to su gomile bjegunaca iz Poljske, Kurlandije i Wolhine — 400.000 besposličara — koji neprekidno tumaraju po ulicama bez odredjene svrhe, a uvek jedino i isključivo za to, da ulove ručak ili konačište, da ne moraju spavati na barkama, koje stoje zamrzнуте u debelom ledu na Njevi. Pa kočije i kola natovarene prtljagom nesrećnih bjegunaca, koji je nigdje ne mogu stovariti. U tramvajima je čudovište od utovorenenih raznih predmeta i mnoštvo ljudi. Bjegunac je karakterna pojava u petrogradskom ratnom životu.

Ali nisu to samo bjegunci, koji su prepunili Petrograd. Tu dolazi još mnoštvo vojske, rekruta, onih koji su na osustvu, invalida, bolesnika i ranjenika. Svi su ti povisili broj stanovnika u Petrogradu preko milijun, što je ujedno pojmljiv uzrok užasnoj skupoći, koja se podoštrava i vrlo rđavim dovozom. Rasturivanje se i razdavanje namirnica u toj velikoj varoši tako rđavo rukovodi, da su vlasti prinudjene ove jednike dovućene iz Poljske i Kurlandije protjerivati iz grada. Petrograd se počinje evakuisati, kao što se je evakuisala Poljska...

Na sve strane vide se ambulante, svugdje lepršaju zastave Crvenog Krsta na bolnicama, kojih ima u Petrogradu oko šest stotina.

Još su mnogobrojnija razna društva, čija svrha nije baš uvijek potpuno jasna i u čijem se društvu nalaze kao članovi od prve gospoje i carice, pa do posljednje vratarke. Njihova su vrata stalno zauzeta od apatičnih i blijeđih ljudi. ... I neprekidno susrećemo bijele pogrebe vojničke, za kojima se niže žalosna, vrlo velika povorka.

I u znamenitom zimnjem dvoru carevom, o kome je već tako često govoreno, obrazovana je i otvorena bolnica sa 800 postelja. Malcolm je, kao izaslanik Crvenog Krsta, prisustvovao otvorenju. Iz velike historijske dvorane, gdje je održana svečanost, uklonjene su sve uspomene na tristagodišnje carovanje. Oko zidova su poređani u dva reda kreveti, a preko srebrenog oltara visila je ikona. Na podiju su lijevo stajale obe carice u odijelu milosrdnih sestara, koje odijelo one sada u svako doba i na svakom mjestu nose pa četiri mlade velike knjeginjice, dvorsko osoblje i crkveni velikodostojnici. Desno carski zbor, koji je sa svojim duboko melanholičnim pojanjem, dao oblik plačevnih. Zidovi su, pokriveni svilom i iskićeni zlatom, gledali tužno dolje na čovječju nevolju i nesreću, koja se prvi put u domu bijelog cara pojavila. Zatim je pošla kroz sobe i dvorane cijela povorka, gdje su bile one postelje, na kojima su ležali nevoljnici jecajući i uzdišući, a koje je mitropolit sada svetom vodicom poškropio i blagoslovio, jer ruski vojnik ne može nikada ozdraviti, ako mu se postelja ne poškropi svetom vodicom.

Eto, to nam je Petrograd u ratu, okruta varoš, koja na očigled prijateljskog stranca zgrabi za gušu, kako ne bi o njoj ništa izdajnički govoriti mogao.

Извештај о португалском војном министру предложеног у сједници парламента. У том се извештају већ: „Није се могло одлучити да се створи милиције, по примјеру Швајцарске, и ако је то ћеља многим Португалцима. Па и општа обвеза služenje, у неколико по нјемачком примјеру, није задовољило, па се је онда приступило средини, што је било губитак за милицију, а никаква добит за општу обавезу.“ Када је португалске војске износ од прилике 25—30.000 људи. Ратно снабдевање (по највишим војним министром у парламенту) т.ј. ратног одјела, којарије, мунисија нemaје готово ни за 2000 људи. Вojni министар је још тада нагласио, да је савршено напуштено топништво, а о војничким четама нemaје ни помена. Португалска је морнарица изгубила већ за vrijeme ovog rata jednu krstaricu, koja је stalno propala. Pa ipak prelazimo na portugalske fanfaronade o čemu one ponosito pišu „da glasovita portugalska mornarica nije rušila kraljevske dvorce.“ Ali, bogme, она је, на примjer, при свима neredima pomagala i jednom prilikom s revolverom prijetila министру морнарце i још vazda kojekakvih junačkih stvari.

Pa i tvrdnja, da bi i Portugalska могла узети учеса u ratu za civilizaciju, izazvala je smijeh. Riječ civilizacija je za Portugalsku јoш od starina nepoznата, a она се још neprekidno hvališe sa svojem od višestotina godina prošlom slavom i ne misleći na то, da je medjutim svijet postao stariji.

Jedna dobra riječ nalazi se ipak u članku „Humanité“: „Engleska је u izvjesnim časovima veliku hrabrost portugalskih vojnika umjeti da cijeni i sa njome poslužiti, kao prije u afričkim naseobinama“. To je tačno: Portugalska је svojom priznatom hrabrošću — mi smo posljednji, koji bi imali namjeru, da joj osporimo zaslужeno priznanje — osvojila naseobine, a Engleska је upotrijebila prvu priliku, da ih prisvoji.

Ali sasvim osobito predskazuje kad Portugalci u Parizu proriču, da ћe stupanjem Portugalske u akciji, mobilisati i južno američke republike Braziliju i Argentina protiv Njemačke. Po svoj prilici ћe obe južno američke republike, koje su do sada umjeli sačuvati svoju nezavisnost, znati sumnjivo bolje šta hoće, nego li portugalski dječaci u Parizu.

Njemačko-austrijski ugljeni blok.

Začudjavajući, pa ipak tako razumljivi prirvredni polet Njemačke za posljednjih deset godina najjače se ogleda u rudarstvu, koje sve industrije, napredne i za svjetske trge spreme, mora da snabdijeva sirovinom i ugljem. Proizvod uglja Njemačke stoji sad u Evropi na drugom mjestu. Ona skoro u tome dostiže Englesku, gdje je godine 1913. iskopano oko 270 milijuna tona. U toj godini iznosio je proizvod uglja u Njemačkoj 260 milijuna tona, u Austro-Ugarskoj 42 milijuna tona, u Francuskoj 40, u Rusiji 20 i u Belgiji 20 milijuna tona.

Prednji brojevi dokazuju, da se u Evropi, naročito u Engleskoj i Njemačkoj moraju potruditi, da višak svoga uglja ustupi onim zemljama, koje su uslijed oskudice u vlastitom uglju upućene, da ga nabavljaju u inostranstvu. Vanredni razvitak ugljene industrije u Njemačkoj, koji je u vremenu od 1903. godine do 1913. svoju godišnju proizvodnju uglja povećao od 164 na 260 milijuna tona, morao je pobudit u Engleskoj zavist. Ona se je morala strašiti, da ћe je prirvredni polet Njemačke najzad istisnuti sa ugljenih trgova Evrope. Sasvim je jasno, da u uglju sirotne države moraju dospijeti u prirvrednu zavisnost svojih nabavljača uglja, da dalje te države ne mogu biti ni politički potpuno slobodne i da se industrijski

tok razvijeta jedne zemlje može vrlo ograničeno kretati, kad je ta zemlja upućena, da svoju potrebu u uglju podmiruje iz inostranstva. Nenalazi se dakle težnja Engleske, da uništi privrjedno i vojnički neuspjednu Njemačku, u takmičenju s ugljem.

Francuska je primorana, da svoj godišnji nedostatak od skoro 20 milijuna tona podmiri iz inostranstva, koja količina upravo toliko iznosi koliko i proizvodnja uglja u Belgiji. Izvoznici uglja za Francusku su Engleska sa godišnje oko 10 milijuna tona, Belgija sa 5,5 milijuna tona i Njemačka sa 4,5 milijuna tona. Udio je Njemačke na uvozu uglja u Francusku bio posljednih godina sve veći, uđio Engleske ostao prilično jedan i isti, dočim je uđio Belgije postojano opadao. Italija ima vrlo malo rudnika, pa je primorana, da svoju potrebu, koja je godine 1913. iznosi oko 12 milijuna tona, podmiruje nabavkom iz inostranstva. Engleska je pomenute godine snabdela Italiju sa 10 milijuna tona, Njemačka sa 1,5 milijuna tona, a ostatak pada na Ameriku, Austriju i Francusku.

Bogastvo se Evrope u uglju ovako računa: Njemačka 165 milijardi tona, Engleska 100 milijardi tona, Austro-Ugarska 28 milijardi, Francuska 19 milijardi, Belgija 15 milijardi i Rusija 12 milijardi tona.

Ako ove približno sračunane ugljene gotovine pojedinih država sračunimo jedno s drugim, onda pada u oči, da Njemačka i pored bitno velikog bogastva u uglju u godišnjem izvozu zaostaje prema Engleskoj. Dalje se ima primjetiti, da Engleska i Francuska s obzirom na njihovo bogastvo u uglju, pokazuju vrlo jak godišnji izvoz. Mora se priznati, da kod Engleske neobično povoljne geološke prilike igraju važnu ulogu. Već od nekoliko godina Francuska se upinje, da svoju proizvodnju uglja što je moguće više poveća: pitanje uglja postalo je najteže pitanje francuske željezne industrije. Francuska je danas primorana da trećinu svoje potrebe u uglju podmiruje iz inostranstva, a poznata je stvar, da se westfalski ugalj u sve većoj količini upotrebljava naročito za željeznu industriju u zapadnoj Francuskoj.

Ne treba previditi, da je Francuska u posljednjem deset godinama učinila najveće i vrlo uspješne napore, da svoju industriju uglja i željeza i dalje razvije. Potrošnja se uglja u Francuskoj za posljednjih 50 godina više nego učetvorostručila, u posljednjih trideset godina više nego udvostručila. Težnja Francuske, da svoju industriju uglja unaprijedi, dobila je naročili izraz prilikom pretresa pitanja o izmjenama rudarskog zakona u poslaničkoj komori. Tada su naročito pristalice težnje, da država iskorističavanje rudnika uzme u svoje ruke činili velike prekore zanatskim preduzetnicima, predbacujući im, da oni na opštu štetu uvijek teže, da od države dobiju što više povlastica, te su upravo iz za novcem gramzljivih razloga ograničavali kopanje uglja samo na ona okna, koja su davali vrlo povoljne uspjehe.

Veliki polet Njemačke, čija se je proizvodnja uglja za posljednjih deset godina povećala sa 50%, otvorila je oči i francuskoj industriji uglja. Prilično brzim razvitkom francuske industrije uglja u posljednjim godinama mogla se je zapaziti težnja, da se napusti prvobitni pravac sitničarenja, kao što to zahtjeva narodno-prirvredni interes. Bez pogovora je jasno, da se kod razvijanja na veliko, koje je svojstveno njemačkim preduzećima, manje vodi računa o politici dividende, nego se više ima pred očima prirvredna i financijska budućnost, što državnim interesima bez sumnje bolje služi.

Sa prirvrednim napredovanjem francuske industrije željeza potrošnja uglja postaje sve veća, pa pitanje o uglju postaje u Francuskoj upravo prirvredno pitanje, čije je rješenje trajna briga zapadno-francuskih vlasnika talionica. Sadanjim podbacivanjem, koje je nastalo uslijed toga, što je njemačka vojska posjela francuske industrijske predjele, a koje iznosi 25 milijuna tona prema cijelokupnoj godišnjoj proizvodnji od 40 milijuna tona, Francuska je primorana da svoju veliku potrebu u uglju podmiri u Engleskoj, jer je Belgija, koja je u Francusku uvozila 5,3 milijuna tona tako isto njemačkom vojskom posjednuta.

Iz navedenih se razloga vidi, da kako Francuska tako i Italija odnosno njihovih potreba u uglju potpuno zavise. Engleska je u mirno doba uslijed svojih vrlo povoljnih pomorskih prevoznih prilika trošila vrlo mnogo uglja u Francuskoj. Svjetski je rat sasvim izmijenio sliku stanja uglja u Evropi. Engleska diktira. Francuska i Italija postale su bezvoljno oruđje, a Rusija je gubitkom svog ugljenog predjela, došla u sasvim nezavidan položaj.

Ne da se poreći, koliki ogromni značaj pripada uglju u sadanju svjetskom ratu. Jaz između Engleske i Njemačke postao je uslijed neočekivanog poleta njemačke industrije uglja sve veći. Engleska nije mogla oprostiti Njemačkoj, što je ova svoju proizvodnju uglja u posljednjim godinama tako čudnovato pove-

ćala. Engleskoj prijeti opasnost, da će Njemačkoj poći za rukom podmiriti svu potrebu uglja u Evropi. Pri tome Engleskoj nije nepoznato, da Njemačka vodi sistematsko i racionalno rudarstvo. Engleska i Francuska vrše međutim pljačkanje, koje će se tek u budućnosti pokazati kao vrlo štetno za te države.

Veliki su dobici njemačke rudarske industrije upravo jedinstveni. Poznavaocima je prilika jasno, da se njemačkoj industriji uglja, uslijed svoga razvijanja, koja vodi računa o istraživanjima nauke, mora priznati prvo mjesto u cijelom svijetu. Veliki tereti javne i privatne prirode, koje njemačko rudarstvo iz vlastite volje, naročito na polju osiguranja života, uzima na sebe, obilježavaju puteve te velike industrije, koja služi državnim interesima, kojih prvu ulogu u Evropi ne može ni Engleska poreći.

Težnja Engleske u borbi za nezavisnost Belgije nije toliko namijenjena blagostanju te nesretne zemlje, koliko je opredijeljena namjerom, osuđetiti, da Njemačkoj ne pripadne i drugi uglijeni predio, koji godišnje proizvodi 20 milijuna tona, a koji bi pod njemačkom racionalnim ustrojstvom mogao opravdano računati na još veći polet. Engleska briga za Francusku i Rusiju rukovodi se istim pobudama, kao i za Belgiju. Njemačka danas sa svojim okupiranim predjelima ima u svojim rukama proizvod od 310 milijuna tona uglja, koji prema 270 milijuna u Engleskoj znači vrlo znatni prirašćaj. Ako se uzme u račun sadanju proizvodnja uglja Njemačke i Austro-Ugarske sa ukupno 360 milijuna tona, onda mi vidimo obrazovanje njemačko-austrijskog ugljanog bloka, kome pripada prirvredna uloga, o kojoj i neutralni dio Evrope mora voditi računa.

Kad je Njemačka bila u stanju, da svoju proizvodnju uglja u posljednjim godinama na tako čudnovat način poveća, onda se ne može sumnjati u to, da će Njemačka i u budućnosti ići istim putem. Pa u slučaju, da se sadanji okupirani predjeli napuste, Njemačka će ipak dospijeti do jedne proizvodnje uglja, koja će moći Englesku, da istisne iz Evrope. Ako rudarstvo i hapsburške monarhije poveća svoju proizvodnju, o čemu postoji puna mogućnost i izgled, onda je stvoreni ugljani bog centralnih vlasti, čije će blagovorno djelovanje u uglju sirotinim balkanskim državama dobro doći. Njemačka i Austrija moraju svoje saobraćajne puteve što više izgraditi. Iz zanimljivog smo predavanja tajnog savjetnika profesora Flamm-a saznali, da već postoje mnogi projekti za izvodjenje mreže vodenih puteva, na čemu će rad odmah poslije rata otpočeti. Razvitkom povoljnih vodenih puteva Engleska će biti osjetno pogodjena.

Planovi Engleske, da rasparča veliko bogastvo Njemačke u uglju sa svim su propali, naprotiv postoji nada, da će se prirodni izvori centralnih vlasti obogatiti i slomiti prevlast Engleske na tom polju.

Narodna privreda.

Ponovno otvaranje bečke burze.

U Beču će se danas prvi put poslije 25. jula 1914. godine ponovno otvoriti burza, da oponene trgovinu s vrijednostima, koju je vlast dozvolila i nad kojom će vršiti nadzor. O značaju toga ponovnog otvaranja za burzanske poslove piše „N. W. T.“:

Potrebno je bilo rješiti vrlo teška pitanja, dokle se dotle dospijelo, da je bursanska komora mogla izdati svoje objave, u kojima je bio označen dan i uslovi ponovnog otvaranja burzanskog saobraćaja. Skoro tri mjeseca trajali su o tome pregovori i razgovori. Poznati memorandum burzanske komore objavljen je 15. decembra 1915., u kome su saopšteni predlozi o ponovnom otvaranju ograničenog saobraćaja s vrijednostima. Iz toga memoranduma vlast je prije svega primila predlog burzanske komore, da se opet otvari trg pod nadzorom na kome bi se susretale u svjetlosti javnosti ponude i tražnje. Dalje su primljeni predlozi memoranduma, da se dozvoljava samo čisti promet u gotovini pod nadzorom i sa radnjom zakletih posrednika, koji se ograničava na 1 i po sati dnevno bez aranđemanta i bez svake terminske trgovine. Tako isto je primljen predlog burzanske komore o saopštavanju ili nesaopštavanju kurzeva; saopštavanja neće još za neko vrijeme biti. Kao novina došla su ona opredijeljenja, kojima je cilj, da promet s vrijednostima sačuva od velikih nepostojanosti i izgreda. Iskustvo će pokazati u koliko će ograničenja, koja se u opštem interesu moraju da nametnu burzanskom prometu, imati željeno djelovanje. Svakako se sada nastalo stanje mora predpostaviti onoj tanini, u kojoj se vršilo sa svim beznadzornim promet.

Najnovije brzjavne vijesti.

Nadmoćnost njemačke industrije.

Wolfsov ured javlja iz Düsseldorfa: U glavnom je skupu njemačkog udruženja za topljenje gvođa utvrdio predsjednik, da će pored sveg usiljavanja naših neprijatelja, da snabdevanje naših ratnika i održanje industrije pokoleba, dužnost njenih saradnika u novo-iskrsnutim tehničkim teškoćama, sa mirnom pouzdanošću, koje počivaju na naučnim podlogama i na snazi naše organizacione snage, ipak ispuniti postojanim i nepopustljivim radom izvršanje potraživanje naše vojske i mornarice, a to je onaj rad, kome je naš narod još u mirnom dobu naviknut, koja će, nesalomljivom voljom nošen, biti uložen i koji će nam u ovom narodnom hrvanju zajemčiti pobedu.

Nova ofenziva Rusije.

Originalni izvještaj „Beogradske Novine“

Bukarest, 13. marta.

„Universul“ javlja, da svi znaci govore zato, da predstoji nova ruska ofenziva na bukovinskoj granici. To traži Francuska jer se nuda time dobiti oduške na svom frontu.

Njemačko-američki nesporazum.

— Izjava Lansinga. —

K. B. Washington, 13. marta.

Usljed „Associated Press“ izjavio je Lansing, on je čitao priloge njemačke spomenice, ali ovoga puta nije voljan svoje poglede da iznese. U državnom departementu, kaže dalje izvještaj, objašnjeno je, da su faksimili instrukcije britanskog admiralitetu po svoj prilici prvo podneti engleskoj vladi, prije nego što su dalje akcije preduzete od Ujedinjenih Država.

Sven Hedin o nepobjednosti centralnih vlasti.

Pišu iz Carigrada: Sven Hedin, koji će uskoro otići na jedan turski front, iskazao je u razgovoru sa predstvincima Štampe svoje divljenje o junastvu austro-ugarske i njemačke vojske. Odlično je ustrojstvo Austro-Ugarske i Njemačke države dokazalo, da su obe vojnički nepobjedne i da je nemoguće stanovništvo centralnih vlasti zamoriti gladju, na što su ententne države računale. Nerazumljivo je, što ove još ostaju i dalje pri odluci, da rat produže. Sven Hedin je naročito govorio o svojim utiscima u Galiciji posle bitke kod Gorice-Tarnow.

Odnosno je Turske Sven Hedin izjavio, da su mjerodavni ljudi otomanske države učestvovanjem u ratu pokazali vanredno oštromanje. Otomanska vojska raspolaže snagom, kojom će Engleze moći konačno pobjediti na Irakškoj fronti. S priznanjem je Sven Hedin govorio i o hrabrosti turskih časnika i vojnika.

Gubici francuske narodne imovine.

— Ogomoni brojevi. —

K. B. Milano, 13. marta.

Predjašnji ministar Luzzatti objavljuje u današnjem „Corriere della Sera“ članak, da se 3,250.000 stanovnika Francuske nalaze u neprijateljskim rukama na prostoru od 2 milijuna hektara. Dalje su preše u ruke Njemačke za 10 milijardi nepokretnosti, više od 10 milijardi industrijske vrijednosti, kao i vrlo skupocjeni strojevi i sirovine, 60% od ugljednih rudnika, 55% kovinske industrije, 70% tekstilne industrije. Preko toga je izgubljeno na 15 do 20 milijardi u Rusiji uloženim francuskim vrijedećim hartijama i još razne ogromne svote. Ipak je stalnost francuskog patriotizma nepoputno nanosi teške žrtve, a da pobjedu omogući, i pomogne podjarmiljenim narodima. Ovaj članak, po svoj prilici, pisan je u dvostrušnom smjeru odnoseći se na predstojeće optužbe komore na mizerje privrednog i finansijskog života u Italiji.

Ratni savjet entente.

K. B. Paris, 13. marta.

Ratni savjet saveznika sastao se u nedjelju pod predsjedništvom Joffrea. Veliku Britaniju zastupati će general Douglas Haig, Italiju general Porro, Rusiju general Silinsky, Belgiju njen glavar generalnog stožera, Srbiju Nikola Pašić.

Portugalska na djelu.

K. B. Beira, 13. marta.

U Portugalskoj istočnoj Africi svi su Nijemci internirani. Brodovi i šlepovi, koji su njemačka svojina, zaplijenjeni su od strane portugalskih vlasti.

Belgija neće u privredni blok entente.

[Berlin, 11. marta.]

„Tägliche Rundschau“ ima iz Haaga ovaj izvještaj: Prema vijestima iz Havra Belgija se još nepridružuje privrednom bloku entente, protivi mu se onako isto, kao što se protivila i mamljenju, da udje u vojni savez. Belgija smatra da bi takva pridruženja bila protivna zahtjevima neutralnosti.

Predstojeće putovanje Sonnina u Paris.

K. B. Rim, 13. marta.

Poluzvanična nota objavljuje, da će se tek po predstojećem debatom u komoru ministar spoljnih poslova Sonnino, pa može biti i predsjednik ministarstva Salandra krenuti u Paris, da vrate posjetu francuskom ministru predsjedniku Briandu.

Bisolati budući talijanski ministar predsjednik.

Originalni izvještaj „Beogradske Novine“.

Lugano, 13. marta.

Govori se, da će Bisolati preuzeći sastav novog kabinet u Italiji. Bisolati je poznati neprijatelj Njemačke.

Katastrofa u Italiji.

K. B. Rim, 13. marta.

U gornjem Agordinu zatrpana je lavinom električna nadionica kod Falcade, i nekoliko kuća. Sniježne mase su zatrpane oko trideset osoba.

Pritisak na Talijane, koji se izvlače iz borbenih redova.

Protesti u komori.

K. B. Rim, 13. marta.

Komora je sa ogromnom većinom primila proračun ministra gradjevine. Pri vijećanju pitanje o izvlačenju iz borbenih redova, došlo je do živog odobravanja narodna optužba, da se u velikom broju javno odobrava izvlačenje iz vojne službe.

Vejavica na talijanskom frontu.

K. B. Milano, 13. marta.

„Corriere della Sera“ izvještava, da snijeg na izvjesnom talijanskom frontu leži u visini 10 metara. Vojne su barake mnogostruko blokirane. Bezbrojna su mjesta postala neprohodna. Neprekidno padaju lavine, koje su, mnogobrojne potrebe isposlate za pomoć, zatrpane. U Val Canonica palo je pedeset ljudskih žrtava. Na Preval sprečavaju lavine rad oko spašavanja zasutih baraka i skloništa. Na donjoj Soči pojavila su se poplave.

Rezultat upisivanja trećeg Talijanskog ratnog zajma.

Telegrafišu nam iz Berna: Ovdje se čuje, da stvarni rezultat trećeg talijanskog narodnog zajma — suprotno dosadanjim navodima — iznosi 1700 milijuna lira, od kojih će se u gotovo primiti 1200 milijuna. Kako do sada ratni izdaci mjesечно iznose 650 milijuna lira, pokrivaju nova sredstva potrebu od dva mjeseca. Kao što se zna rok bilježenja ovoga zajma je četiri nedjelje, pa je sada produžen na sedam nedjelja, e da bi li se tako došlo do povoljnog rezultata. Zajam je dakle jedva donio gotovoga novca, nego što je za vrijeme bileženja rat utrošio.

Zatvaranje turske parlamentarne sesije.

K. B. Carigrad, 13. marta.

Danas će se u parlamentu pročitati carski i dekret, sa kojim se javlja, da će se, saobrazno ustavu, zaključiti sjednice parlamentske, koje današnjim danom ističu.

Veliki dobici jedne američke municione firme.

„Winchester Repeating Arms Company“ je u 1915. godini polučila čiste dobiti 4,652.094 dolara, što pri njihovom kapitalu od 1,000.000 dolara odgovara interesu od 465 po sto. Gornja je čista dobit dobivena pri zamjeni u visini od 20.309.05 dolara. Uđionice društva, koje označuje vrijednost od 100 dolara, zamjenjuju se sa 2925 do 2509 dolara. „New York Herald“ doznaće, da uprava namjerava, da kapital od 1,000.000 dolara podigne na 30,000.000 dolara.

Kaznena ekspedicija Sjedinjenih Država u Meksici.

K. B. Washington, 13. marta.

Saopštenje „Reutera“. Listovi favljaju da je u Meksiku otišla jedna kaznena ekspedicija „Tri konjčika puka“ odredjena su za granicu. Ministar vojni veli, da je ova ekspedicija mjera za odbranu.

Nezadovoljstvo egipatskih rezervista.

Krvavi sukobi.

K. B. Bern, 13. marta.

„Temps“ javlja iz Kaira: Oko tri stotine je egipatskih rezervista puna tri sata demonstriralo pred sultanovim konakom, kako se veli zbog nedovoljne plate. Idućeg dana se pojavila ponova jedna gomila demonstranata, čiju je žalbu saslušao ministar predsjednik. Tom prilikom desio se jedan ozbiljan dogadjaj, što je oko 20 engleskih konjanika, tobož bez zapovijesti, pucalo na demonstrante i njih osam ranilo.

Potonula engleska pomočna krstarica.

K. B. London, 14. marta

Admiralitet objavljuje, da je pomočna krstarica „Fauvette“ naišla na istočnoj obali na mine. Dva časnika i dvanest vojnika udavili su sa.

Uredništvo „Beogradske Novine“ nalazi se od sada u ulici Vuka Karadžića, na čošku ulice Kneza Mihajla.

Radovi uprave u Beogradu i okolini.

Putnici, koji sada stižu u Beograd priznaju čistoću i red, koja ovdje vlada. Gradjanstvo se odaže intencijama carsko i kraljevskih vlasti i taj poteg reda i čistoće prenio se i na okolinu Beograda. Zapovjednici vlasti, kojima je staranje o gradjanstvu područno, umjeli su da steknu puno povjerenje sećačkog svijeta i gradjanstva. Na sve strane vidaju se djeca, da posjećuju škole, a roditelji se natječu, da svoju djecu što čistije i ljepše oblače. Č. i kr. časnici, koji su pri raznim zapovjedništva, svi stručnjaci u poljoprivrednim pitanjima, upoznavaju gradjanstvo sa novim pronalascima na polju poljoprivrede i tako time daju povoda, da se zemlje racionalnije rade. Djubre, koje se do sada neupotrebljeno gomilalo po dvorištima i okuživalo vazduh, izvozi se na njive, da se time uveća plodnost.

Kao uzor-primjer za taj rad je na prvome mjestu selo Banjica u neposrednoj blizini Beograda. Tko je to selo prije šest mjeseci vidio, danas ga ne može poznati. Tamošnji zapovjednik, topnički kapetan Chitić ovdje je polučio nevjerojatno mnogo. On je ovdje obrazovao svima pravima odgovarajuće kapatilo, moderno parno i u kadama. Još više, on je navikao narod, da ga što više upotrebljava. Kupatilo se upotrebljava s vremenom i od vojske i od strane gradjanstva. Jedna vodenica, koja svakoga dana mnogo brašna samelje, jedna stolarska i bravarska radionica u Banjici jesu isto tako tvorevine istog časnika. Sada radi taj neumorni zapovjednik na dovršenju jedne mljekarnice, koja će u Srbiji biti najveće preduzeće na tome polju. Tim i takim neumornim radom može se blagodariti, da je Banjica stigla do blagostanja, što prije u najdubljem miru nije nikada bio slučaj.

Dnevne vijesti.

Materijalni uspjeh dobrovornog koncerta.

Povodom dobrovornog koncerta — koji je priredjen 8. ov. mj. pod protektoratom Preuzvišenog gospodina generalnog guverneura podmaršala grofa Salis-Seewis-a i uz učešće zapovjednika carsko-njemačkog mobilnog etapnog zapovjedništva br. 12. u Beogradu, kapetana baruna Wrangler-a, — čiji je čist prihod namijenjen beogradskoj sirotinji, podario je velikodušno Preuzvišeni gospodin generalni guverneur grof Salis Seewis 1000 kruna. Dalje su pali ovi prihodi:

Beogradska gradjanska ludnica K 78; direktor Kosta J. Popović K 10; — gospodin Cleanthes Papakostopoulos K 10; — carsko-kraljevski 409 pučko-ustaški bataljun K 74:70; — Podružnica peštansko-ugarske trgovачke banke u Beogradu K 30; — Podružnica opšte ugarske kreditne banke u Beogradu K 30; — Kristina Radović, Draga Petrović i Karlo Koberling iz Beograda, po K 4; — nepoznati sa srpske strane K 31; — uredništvo „Beogradske Novine“ K 50, i gosp. Sava Krunic 10 kruna.

Cio prihod ovog dobrovornog večera iznosi jedno sa gornjim svotama 4658:10 kruna.

Mole se plemeniti darovatelji, da prime i ovim putem zahvalnost beogradskih siromaha. Ova svota upotrijebiti će se na dječija skloništa i domove starača, školske i narodne kuhinje i drugo.

MALI OGLASNIK.

LJEKARSKA POMOĆ.

Zubni i očni ljekar i operator
med. Dr. J. Stanković
ordinira od 9—5 sati.
Beograd, Kapetan Mišina 3.
213 — 1

Cjelokupnog ljekarstva
Dr Nadežda Stanojevićeva
ordinira od 2—4 po podne
Stan: Sv. Savska ul. 1 —
preko puta Hotel „Slavije“. c 245

ZUBNI LJEKAR
Ljubica Stanojevićeva
vrši pregled od 11—12 sati
prije podne, a lečenje preko
cijelog dana.
Stan: Sv. Savska ul. 1 —
preko puta Hotel „Slavije“. c 245

KUPOVINE I PRODAJE.

Tko ima na prodaju
fotografski aparat
18×24, neka se javi uredništvu ovog lista pod „Aparat
261“. c 310-2

Klavira-Pianina
najbolje konstrukcije iz najuvenijih fabrika sa dugogodišnjom garancijom na prodaju u knizari E. Eichstaldt. Beograd. Kneza-Mihaila ul. br. 30. c 328-2

Na prodaju
Kolica dečija,
za sklapanje prema potrebi (kao u tramvaju, za sedenje, spavanje i t. d.) njemački proizvod „Brenabor“. Prekuvano drvo, čelič i čist nikel, novo obojeno, savremeno praktično za dijete do 3 godine. Točkovi na gummama i na koferima kao na velosipedima. Videti se može, Solunska ulica 28. c 323-2

Na prodaju
jedna salonska garnitura kao jedan orman za odelo. Upitati Bitoljska 36 Parter. c 252-2

Kupujem prazne flaše bijele od konjaka po 7/10, 5/10, 3/10, 2/10 i 1/10, kao i flaše od vina i likera sa ili bez etiketa. Plaćam dobro. Ponude administracije ovog lista pod „Flaše 223“. 223-2

Na prodaju odmah
salon, spavaća soba i namještana kuhinja u Prote Mateje ul. 36. Upitati u Makedonskoj ul. 16 (Kožarska radnja). c 181-2

NAMJESTENJA.
TRAŽI SE
k em i g r a p
za „Beogradske Novine“, Čubrina ulica br. 3.

Gospojica
koja je svršila VII. razr. gimnazije, traži odgovarajuće mjesto. Dimitrijević. Studenička ul. 79 c 284-3

Tražim napoličara
sa ženom
za baštu za usjeve sa vinogradom od 3000 čokota i voćnjakom od 250 raznih rodnih drveća. Za uslove obratiti se sopstveniku: Mitru Jovanoviću, trgovcu, Milošu Veličkog ul. 57. c 201-3

STANOVNI.

Traži se stan
sa 2 do 3 sobe, predsjobljem i ostalim priradljivim prostorijama, po mogućnosti sa malom baštom. Ponude sa cijenom pod „E. F. 260“ administraciji ovog lista. c 260-4

Elegantan stan
na Terazijama, Kralja Milana ul. 78, izdaje se odmah pod kući. Obratiti se u istoj kući. c 265-4

Traži se pod kiriju
namještaj

za dvije sobe komplet, salu i sobu za rad. Ponude slati administraciji ovog lista pod „lektor 261“. c 307-4

Izdaje se
odmah jedna namještena soba za samca ili za porodicu bez dece. Višnjićeva ul. br. 11, ispod Kraljevog Trga (Velike Piće). c 329-4

Dva udobna stana
ima da se izdaju u Visokog-Stevana ul. 10., i to jedan stan sa dvije sobe, kuhinjom, elektr. osvjetljenjem i jedna radnja, soba i kuhinja. Za uslove obratiti se Kralja Petra ul. 92 I. Sprat. c 304-4

Izdaju se elegantno namještene

1 do 2 sobe
sa poslugom. Daniceva ul. br. 25 (Vračar). Videti se može od 9—2 poslije podne. c 280-4

Izdaje se odmah
stan sa namještajem
(kuhinja i spavaća soba) u Ku-
manovskoj ul. 2 I. kat. c 183-4

U Vasinoj ul. br. 13 i 15
izdaju se

dva dućana, magacin i
garaža
od 1. marta. Upitati u istoj
kući na gornjem spratu. c 249-4

RAZNO.

Ruži Nikolić
Trstenik.

Ja sam zdrava, za mene ne
brinite. Stvari sam prikupila i
kuću sredila — zato moram
ostati. Potrebno je da što pre
dodjete zbog penzije. Soja se
varača. Koka. c 318-5

Gospodinu
Nikoli M. Trifunoviću
proti
Vrnjačka Banja

Pozdrav preko vašeg prijatelja primili smo; hvala vam!
Gledajte da što prije dodjete.
Pozdravlja vas komšija Dimitrije. c 320-5

Julki Surutki
Albertova ulica br. 29.
Banjaluka (Bosna)

Na tvoju molbu u „Beogradskim Novinama“ imam da ti
javim: da smo u Beogradu, a
stanujemo u Deligradskoj ul.
br. 18 i nalazimo se dobre.

Ljubomir Veličković
penzionar

Gospodinu
Živ. P. Simiću
direktoru gimnaziskom
Vila „Branislava“

Najbolje bi bilo da neko
dodje, da dovede stvari u red.
Nije sigurno da ćemo bez vas
moći. Lenka. c 318-5

Gospodinu
Gligoriju Blagojeviću
Kruševac

Smjestila sam se u vašo
kući. trebalo bi da se vratite. Mara,
c 317-5

MODE SALON
Ruže Kohen

nalazi se u Kralja Milana ul.
43. Prima i pre na izradu kostime i ostale toalete. c 316-5

Gospojici
Naumovićevoj

Čačak.
Obe su kuće u ispravnosti.
Radnje obadve stalno rade, u
stanovima stanuje gragjanstvo.
Dragičin nalog isporučila sam
gazdu. Pozdrav Jakšić.
N. B! Odnosno puta za Švicarsku još se nisam mogla iz-
vestiti. c 315-5

Ana Kolarovska dipl. babica

izvještava poštovane gospoje,
da je prisjela u Beograd i da
stanuje u Dositijevoj ul. br. 33.
c 309-5

Vukosava Nikolić krojačica ženskog odijela

javlja poštovanim mušterijama
da se nalazi sa stanom u Bi-
toljskoj ul. 36. Prima na izradu
sve vrste toaleta, kao kostime,
mantlove, haljine i t. d. Cijene
najumjerenije. c 308-5

Sreten R. Stojanović

krojač iz Palanke javlja svome
sinu Bogoljubu, koji se nalazi
u Rimu (Italija), da je sa cijelom
svom porodicom živ i zdrav. c 306-5

Gospojici

Savić, Čačak
klavir je kod Radulke u Le-
skovcu čitav. Bader. c 325-5

Porodici

Zavišić,
Trstenik.
Dobro stiđe i sve zdravo
zatekoh. A n k a. c 326

Milici Živanović

Vrnjačka-Banja.
U kući je sve ispravno. Po-
majka je u Beogradu; možete
doći. M ileva. c 327-5

Mara V. Aškovića

nalazi se u Beogradu, Prote
Mateje ulica 62, i to tamo
gde muža Velislava Aškovića,
arhivara suda okruga tetovskog.
Moli se svaki onaj, koji bi bio
u stanju dati obaveštenja o
njemu, da to javi na gornju
adresu. c 268-5

Apoteka M. Viktorovića

— Terazije, otvorena je. c 264-5

Primam čarape

na štrikanje i podštrikavanje.
Olga Obradović Njeguševa ul.
br. 24. c 269-5

Gospodinu

Nikoli M. Trifunoviću
proti
Vrnjačka Banja

Pozdrav preko vašeg prijatelja
primili smo; hvala vam!
Gledajte da što prije dodjete.
Pozdravlja vas komšija Dimitrije. c 267-5

Pogrebno Preduzeće

„VITLEHEN“
Ljubomira Mihailovića
Makenzijeva ul. 58.

preporučuje novo sortirano
stvarište pogrebnih potrepština
po najnižoj cijeni. U isto
primam i stolarski posao svake
vrste. c 273-5

Nikola Đžinić — Vrnjci

Pozivate se da što prije do-
djete. Prometna Banka.
285-5

Mrtvačke sanduke

proste i fine ima na prodaju
stolarska radionica Ilije Mo-
kranja Hajduk-Veljkov vjenac
br. 13. Prima svakovrsne
stolarske narudžbine. c 215-5

Izvještava se

Ljubica Andrejević
blagajnikovica iz Kumanova
da mu na ma koji način po-
šalje dijete u Beograd. Prote
Mateja ul. 17. Vukadinovića.
c 286-5

Dugogodišnji profesor nje-
mačkog jezika

J. Marjanski,
daje časove njemačkog, srps-
kog i madjarskog (za počet-
nike) jezika, za umjerenu na-
gradu. Bitoljska ul. 83. c 295-5

Petri Mitroviću,

kavarnaru
Paračin, ili gdje bude.
Hoćeće li doći da produžite
rad kod „Zlatnog petla“? Od-
govorite u roku od 10 dana,
inače će radnju izdati drugome
pod zakup. Emilia Savić.
c 270-5

Savka Samuilović krojačica

javlja svojim pošt. mušterijama
da se je preselila u Kralja Mi-
lana ul. 94. Prima porudžbine
sve vrste. Izradjuje kostime po
najnovijem fazonu. c 309-5

MODE SALON

J. B. Božić
nalazi se privremeno u Skadarskoj ul. br. 22 i prima na
izradu sve vrste toaleta i kosti-
me. Primaju se učenici i
segreti. c 278-5

Javljam svojima

da smo u Beogradu i da nam
se jede preko uredništva „Beo-
gradskih Novina“. Sa stanom
smo Jug-Bogdanova ulica 18.
Mileva, Leposava i Vera Jan-
ković. c 275-5

Čast mi je izvestiti pošto- vanu publiku, da sam moju

predajašnju
konfekcionu i pomodnu
radnju

ponova otvorila i istu snabdijela
sa najmodernijim štofovima,
naročito za kostime, raznim
svilama za bluze i haljine kao
i svakovrsnim „Zugehör“-om
za kostime. Isto će prodavati
po umjerenoj cijeni. Bela Schossberger mode-
salon Knez Mihajla ul. 38. c 305-5

Mari Čošak-Antić,

Kraljevo
Kuća u vinogradu dobro,
drvra ima, možete doći. Jo-
vanka. c 294-5

Bravarska radnja

Lomina ul. br. 44.
Vršim opravke šporeta, kreveta,
brava, ključeva, vodovoda, klo-
zeta, kupatila, zapušene kana-
lizacije i t. d. Boža Gjurić
prije M. Vujić. c 192-5

Bravarsko-instalaterska
radnja

Jankovića i Stanimirovića
Resavska ul. br. 63a
Preporučujemo svojoj pošto-
vanoj mušteriji našu dugogodišnju
radnju. Vršimo bravarske oprav-
ke kao šporete, čunkove, rerne,
ključeve, kapije, ograde i t. d.
Preduzimamo instalacije vodo-
voda po kućama, kupatila, umi-
vaonika, klozeta, kuhinjskih
česama, pivskih aparata i t. d.
Brza usluga i solidne cijene.

S poštovanjem
Panta Stanimirović
c 157-5 bravari

Milojević firmopisac
neka se odmah javi zbog hit-
noga posla.

Zenny Tajtakazu
bakalsko-delikatesna radnja
Knez-Mihajla ul. 37.
303-5 kod „Sonde“.

Anki Berbović

iz Bitolja javlja sestra iz Maj-
znerka, da je u Čačku i da se
sprema za Beograd. O Sveti
nezna ništa, Dobrila je umrla
u novembru. Ako treba novaca
neka se obrati meni preko
Beogradskih Novina ili Cr-
venog Krsta.

Najljepše se može svi pozna-
nici i prijatelji obiju sestara
ako bi što o jednoj saznali,
da to drugoj saopšte, nebi li
tako uhvatiti vezu među sobom
c 300-5

Gospozi

Jeli Lj. Selakovića
Sindjelićeva ul. br. 11
Čačak.

Kada budete mogli dodjite
k' meni u Miloradovoj kući u
Beogradu, da Vam predam po-
slati Vam amanet od Jovanke.

Vaš prijatelj
Joca Milanović,
c 279-5

Milenku Milojeviću

penzioneru
Kraljevo
Reoustrase br. 2.

Sretno smo stigli, sve je do-
bro. Javite g. Paji da mu je
kuća prazna; Draga će se do-
setiti u kuću. Emilia Savić.
c 271-5

NESTALI.

Molim svakoga koji zna gdje
se nalazi moj muž

Petar Gačić, arhitekt
iz Beograda i da li je zdrav
i živ. Traži ga žena Leposava
sa djecom Jovanom i Dragom,
Kaiser Wilhelm str. 110
Kragujevac. a70-6

Tko šta zna o
Milanu Arandjeloviću
profesoru iz Niša u njegovoj
familji, neka javi Dr. Ćiri Pa-
nić Vidinska ul. 33, Opšta
Državna Bolnica. c 282-6

Traži se
Blagoje Šiler
pekar iz Beograda. Isti je od
srpskih vlasti kao interniran
odven